

l16_yellow13

(TMFHnBckhre6ESqG7oUq4StnGZ8TMJrFScJ)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_yellow_8 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tops_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow ((X2 \in k2_pre_topc X0 X1) \Leftrightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (\forall X3. \\ (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg (v3_pre_topc \\ X3 X0) \wedge ((X2 \in X3) \wedge (r1_xboole_0 X1 X3)))))))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.((v1_tops_2 X2 \\ X0) \wedge ((v1_yellow_8 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((X3 \in X2) \Rightarrow ((v3_pre_topc X3 X0) \wedge (X1 \in X3)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X2 \in k2_pre_topc X0 X1) \Rightarrow (\forall X3. \\ ((v1_yellow_8 X3 X0 X2) \wedge ((v1_tops_2 X3 X0) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 \\ X4 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg (X4 \in X3) \wedge (r1_xboole_0 X1 \\ X4)))))) \end{aligned}$$